

**NOTE
UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA PERIOD
01.01.2021. DO 30.06.2021.**

Banja Luka, juli 2021. godine

INFORMACIJE O DRUŠTVU

„Wiener osiguranje“ Vienna Insurance Group ad Banja Luka MB 1755927 osnovano je 11.08.1992. godine kao dioničko društvo u mješovitoj svojini, a od 02.09.2002. god. registrovano je kao akcionarsko društvo.

U skladu sa novim Zakonom o društvima za osiguranje, Društvo je pribavilo novu dozvolu za rad, gdje se registrovalo i za obavljanje poslova:

- za sve vrste neživotnih osiguranja iz člana 49. stav 2. tačka a), b) i c)

Zakona o društvima za osiguranje i

- za životno osiguranje iz člana 49. stav 2. tačka d), Zakona o društvima za osiguranje.

Od 01.12.2014. godine Društvo je promijenilo naziv i sjedište. Stari naziv i sjedište „Jahorina osiguranje VIG“ ad Pale promjenjen je u novi naziv Wiener osiguranje Vienna Insurance Group ad sa sjedištem u Banja Luci, Kninska 1-a.

Organi Društva su: Skupština akcionara, Upravni odbor, Izvršni odbor, Generalni direktor, Interni revizor i Odbor za reviziju.

Upravni odbor Wiener osiguranja VIG ad:

1. Gabor Lehel, predsjednik
2. Robert Lasshofer, član do 3.4.2021. godine
3. Harald Londer, član
4. Slavko Mitrović, član
5. Sanel Kusturica, član do 1.2.2021. godine
6. Borislav Doder, član
7. Daliborka Dedić, član
8. Predrag Manojlović, član
9. Igor Bilandžija, član od 28.4.2021. godine
10. Claudia Ungar-Huber, član od 28.4.2021. godine

Izvršni odbor Wiener osiguranja VIG ad:

1. Borislav Doder, predsjednik
2. Daliborka Dedić, član
3. Predrag Manojlović, član

Odbor za reviziju:

1. Nina Preradović, predsjednik
2. Samir Omerhodžić, član
3. Dina Eden, član

Generalni direktor, Borislav Doder.

Ovlašćeni aktuar Društva je dr Mirela Mitrašević.

Društvo obavlja poslove osiguranja preko organizacionih jedinica – filijala i poslovnica, sa sjedištima u sljedećim gradovima RS: Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Sokolac, Zvornik, Trebinje i Gradiška.

Na tržištu F BiH od juna 2009. godine, Wiener osiguranje VIG ad posluje preko Filijale Sarajevo sa podružnicama u Sarajevu, Zenici, Mostaru i Tuzli.

U okviru filijala/podružnica/poslovnica rade prodajne kancelarije.

Matični broj Društva je: 1755927, JIB 4400590750002, a šifre djelatnosti: 65.11 - životna osiguranja, 65.12 - ostala osiguranja, 66.21 - procjena rizika i štete i 66.29 - ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzionim fondovima. Od početka 2010. godine Društvo je počelo sa obavljanjem poslova životnih osiguranja.

Na dan 30.06.2020. godine Društvo je zapošljavalo 232 radnika, što je na nivou prošle godine. Prosječan broj zaposlenih na bazi časova rada iznosi 203.

Wiener osiguranje VIG ad je osnivač zavisnog preduzeća DOO „Jahorina auto“ sa 100% ulogom, koje je registrovano za usluge tehničkih pregleda.

IZUZETNI DOGAĐAJI

Poslovanje „Wiener osiguranja“ VIG ad, u 2021. godini je obilježilo nastavak rada i djelovanja na tržištu osiguranja Republike Srpske, Brčko Distrikta BiH i FBiH.

U prvoj polovini 2021. godine je jedna redovna sjednica Supštine akcionara, dana 28.4.2021. godine i jedna vanredna sjednica Skupštine akcionara dana 3.2.2021. godine, na kojima su razmatrane odluke iz nadležnosti ovog upravljačkog tijela.

Na redovnoj sjednici održanoj 28.4.2021. godine donesena su sledeće značajnije odluke:

Odluka o izboru radnih tijela;
Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i završnog računa društva za 2020. godinu;
Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2020. godinu;
Odluka o usvajanju mišljenja ovlašćenog aktuara o finansijskom izveštaju i godišnjem Izveštaju o poslovanju Društva za 2020. godinu;
Odluka o rasporedu dobiti;
Odluka o rasporedu sredstava rezervi Društva;
Odluka o izboru nezavisnog revizora za reviziju redovnog godišnjeg i finansijskog konsolidovanog izveštaja za 2021. godinu;
Odluka o isplati bonusa članovima Upravnog odbora za 2020. godinu;
Odluka o razrješenju člana Upravnog odbora na vlastiti zahtjev;
Odluka o izboru dva (2) neizvršna člana Upravnog odbora;
Odluka o odobravanju ugovora o uzajamnim pravima i obavezama sa članom Upravnog odbora i
Odluka o ponovnom izboru člana Upravnog odbora.

Na vanrednoj sjednici održanoj 3.2.2021. godine donesene su sljedeće značajnije odluke:

Odluka o izboru radnih tijela;
Odluka o primanju k znanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
Odluka o razrješenju člana Upravnog odbora na vlastiti zahtjev.
Osnovni kapital Društva, u iznosu od 10.043.400 KM, iznos emisije premije od 5.586.218 KM (od toga 4.600.587 KM u segmentu neživotnih osiguranja i 985.631 KM u segmentu životnih osiguranja), zajedno sa zakonskim rezervama Društva u iznosu od 431.624 u segmentu životnih osiguranja, predstavlja najmanje 10% vrijednosti osnovnog kapitala propisanog članom 231. stav 2. Zakona o privrednim društvima.

Održano je 5 sjednica Upravnog odbora, od čega 3 redovne i 2 cirkulame.

Na sjednicama UO su razmatrani rezultate tekućeg poslovanja i ocjena očekivanih rezultata u 2021. godini, te preduzimanje mjera na ostvarenju projektovanih planiranih veličina. Takođe je razmatrana strategija povećanja obuhvata premije i ocjena i analiza isplativosti i permanentnog smanjenja troškova sprovođenja osiguranja prodajnih mjesta, te vršena stalna analiza priliva i odliva gotovine, kao i plan likvidnosti Društva.

Usvojena su akta poslovne politike Društva vezana za usklađivanje sa zakonskim propisima i zahtjevima tržišta, te politike i strategije za ostvarenje plana poslovanja u 2021. godini.

Na dnevnom redu Upravnog odbora stalno je bilo prisutno i razmatranje poslovanja zavisnog pravnog lica „Jahorina auto“ doo Banjaluka i preduzimanje mjera za uspješno poslovanje ovog društva.

U proteklom periodu Izvršni odbor se bavio analizom tekućih poslovnih zadataka i preduzimanjem mjera za ostvarenje zadatih planiranih veličina, kao startnom pripremom za odluke koje donosi Upravni odbor.

1. OSNOVA PREZENTOVANJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I KOMPARATIVNI PRIKAZ

Pri izradi finansijskih izvještaja poštovan je Zakon o računovodstvu i reviziji RS („Sl. glasnik RS“ br. 94/15), Zakon o privrednim društvima (Sl. glasnik RS broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), Zakon o društvima za osiguranje (Sl. glasnik RS broj: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10, 47/17 i 58/19), Zakon oporezu na dobit (Sl. glasnik RS broj: 94/15 i 1/17, 58/19), Pravilnik o transfernim cijenama i metodama za njihovo usklađivanje Sl. gl. br. 47/16 i Zakon o porezu na dobit (Službene novine Federacije BiH 15/16), Zakon o porezu na dohodak (Sl. gl. RS broj: 60/15, 66/18, 105/19, 5/16), Pravilnik o porezu na dohodak i transfernim cijenama Sl. gl. RS br. 98/15) i drugi, kao i podzakonska regulativa propisana od strane regulatora Agencije za osiguranje RS od koje izdajamo: Pravilnik o ulaganju sredstava društava za osiguranje (Sl. glasnik RS broj 61/15, 87/15), Pravilnik o načinu procjenjivanja bilansnih i vanbilansnih pozicija društava za osiguranje (Sl. glasnik RS broj: 91/14), Pravilnik o načinu utvrđivanja i praćenja likvidnosti društava za osiguranje (Sl. glasnik RS broj: 38/15), Pravilnik o tehničkim rezervama (Sl. glasnik RS broj: 116/06), Pravilnik o elementima i kontroli margine solventnosti društava za osiguranje u RS i Pravilnik o načinu obračuna kapitala i adekvatnosti kapitala društava za osiguranje (Sl. glasnik RS broj: 89/19), Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za društva za osiguranje (Sl. gl. RS broj: 108/15), Zakon o porezu na nepokretnosti (Sl. gl. RS br: 91/15)

Tekući i komparativni podaci su iskazani u KM.

U skladu sa članom 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci BiH (Službeni glasnik BiH broj: 29/02) službeni devizni kurs za valutu Bosne i Hercegovine je jedna konvertibilna marka za 0,511292 eura, odnosno jedan euro iznosi 1,95583 konvertibilnih maraka.

Broj note odgovara broju pozicije AOP-a.

Radi usklađivanja finansijskog izvještaja sa MRS-1 Presentacija finansijskih izvještaja, Društvo je sačinilo finansijske izvještaje po bilansnim šemama i kontnom okviru za Društva za osiguranje.

U toku obračuna primjenjeni su sledeći Međunarodni računovodstveni standardi: MRS-1 Presentacija finansijskih izvještaja, MRS-8 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške, MRS-10 Događaji nakon datuma bilansiranja, MRS-12 Porez na dobit, MRS-16 Nekretnine, postrojenja i oprema, MRS-17 Lizing, MRS-18 Prihodi, MRS-19 Rezervisanja za zaposlene, MRS-32 Finansijski instrumenti: objavljivanje i prezentacija, MRS-36 Obezvređenje sredstava, MRS-37 Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva, MRS-38 Nematerijalna sredstva, MRS-39 Finansijski instrumenti: priznavanje i vrednovanje, MRS-40 Ulaganje u nekretnine i ostali.

2. OBRAČUNSKA OSNOVA

Finansijski izvještaji su sastavljeni uz poštovanje istorijskog troška, osim za slijedeće pozicije:

*Finansijski instrumenti raspoloživi za prodaju koji se vrednuju po fer vrijednosti. Prilikom inicijalnog sticanja ova sredstva se procjenjuju po nabavnoj vrijednosti, a na dan bilansa se procjenjuju po tržišnoj vrijednosti. Promjene tržišne vrijednosti se iskazuju na poziciji kapitala, u korist ili na teret ne realizovanih dobitaka ili gubitaka.

*Investicione nekretnine koje se do dana inicijalnog sticanja procjenjuju po nabavnoj vrijednosti, a na dan bilansa se procjenjuju po tržišnoj vrijednosti.

Prilikom izrade finansijskih izvještaja menadžment Društva je koristio postojeću zakonsku i podzakonsku osnovu vezano za najbolje moguće procjene i buduće raspoložive pretpostavke na dan sastavljanja finansijskih izvještaja. Njihovi efekti su iskazani kroz pozicije sredstava i obaveza, kao i prihoda i rashoda, uz sagledavanje uticaja na buduće događaje.

Efekti procjena se mogu razlikovati od pozicija navedenih u izvještajima, ali ne u značajnom iznosu, tj. procjena je da su izvještaji urađeni sa tačnošću od 97-98%.

NOTE UZ BILANS STANJA

30.06.2021. godine

AKTIVA

AOP – 002 – Nematerijalna sredstva

Nematerijalna ulaganja na dan prelaska na finansijsko izvještavanje u skladu sa MRS, iskazana su prema nabavnoj vrijednosti umanjenoj za amortizaciju, u skladu sa ugovorima za svako pojedinačno ulaganje, a ako takav ugovor ne postoji, prema zatečenoj nabavnoj vrijednosti umanjenoj za amortizaciju na dan prelaska.

Vrednovanje nematerijalnih ulaganja nakon početnog priznavanja vrši se primjenom osnovnog postupka predviđenog MRS 38-Nematerijalna sredstva, odnosno po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ukupnu amortizaciju i ukupne gubitke po osnovu obezvređenja.

Nematerijalna ulaganja iznose KM 712.009 i veća su za KM 2.732 u odnosu na prošlu godinu. Najveći dio ove pozicije se odnosi na nematerijalna ulaganja u pripremi.

AOP – 009 – Nekretnine, investicione nekretnine, oprema i ostala osnovna sredstva

U strukturi ukupne aktive ova pozicija učestvuje sa 13%.

Računovodstvene politike za ovu bilansnu poziciju utvrđene su u skladu sa MRS 16 i MRS-40.

Nakon početnog priznavanja, stalna materijalna sredstva se iskazuju po poštenoj – fer vrijednosti, umanjenoj za ukupan iznos ispravke vrijednosti po osnovu obračunate amortizacije, i ukupan iznos ispravke vrijednosti po osnovu obezvređenja.

Investicione nekretnine se na kraju obračunskog perioda procjenjuju na osnovu tržišne fer vrijednosti od strane ovlaštenih procjenitelja. Ovlašćeni sudski procjenitelj je izvršio procjenu vrijednosti investicionih nekretnina po prihodovnoj, troškovnoj i uporednoj metodi.

Za obračun amortizacije ostalih sredstava primjenjuje se proporcionalni metod otpisivanja.

Obračun amortizacije se vrši pojedinačno za svako sredstvo.

Životni vijek nekretnina koji se koristili u finansijskim izvještajima je:

- Zgrade od betona i metala, kamena, opeke i drveta 50 godina, stopa otpisa 2% godišnje,
- Stambene zgrade, prizemne i spratne od betona, metala, kamena, opeke i drveta 50 godina, stopa otpisa 2% godišnje,
- Montažne zgrade i objekti od betonskih elemenata 50 godina, stopa otpisa 2 % godišnje,
- Montažne zgrade i objekti od metalnih elemenata 25 godina, stopa otpisa 4 % godišnje,
- Montažne zgrade i objekti od drvenih elemenata 10 godina, stopa otpisa 10 % godišnje,
- Ulaganja u uređenje okoline novoizgrađenog građevinskog objekta (ograde, parkirališta, staze i slično) 50 godina, stopa otpisa 2 % godišnje.

Nekretnine, investicione nekretnine, oprema i ostala osnovna sredstva pokazuju pad u odnosu na 2020. godinu za KM 204.641 Razlog pada na ovoj poziciji u odnosu na prošlu godinu je primjena IFRS 16 standarda. U toku godine je vršen redovni obračun amortizacije.

AOP-012-Građevinski objekti za obavljanje djelatnosti

Vrijednost ove pozicije iznosi KM 1.152.633. Građevinski objekti bilježe rast od 4% u odnosu na prošlogodišnji nivo, što je posljedica prenosa vanbilansnih nekretnina u bilans.

Obračunata amortizacija na građevinske objekte iznosi KM 13.635. Stanje revalorizacionih rezervi nekretnina za obavljanje djelatnosti je KM 47.054. Ove rezerve potiču iz procjene vrijednosti ovih nekretnina u ranijim godinama.

AOP-013-Oprema

Ova pozicija iznosi KM 519.422 i pokazuje pad u odnosu na prethodnu godinu za 16%.

AOP-014-Investicione nekretnine

Prema članu 3.3.1.2. Računovodstvenih politika, Investicione nekretnine ili njihovi dijelovi, su nekretnine, koje se drže kako bi generisale zakupninu ili/i povećanje vrijednosti i ne koriste se u vlastite potrebe u okviru uobičajenih poslovnih djelatnosti [IAS 40.5].

Početno priznavanje investicionih nekretnina je po nabavnoj ili proizvodnoj vrijednosti, gdje su troškovi transakcije (porez na promet nekretnina, provizije zastupnika itd.) obično uključeni.

Osnivanje, odnosno troškovi pokretanja ne smiju se iskazivati kao sredstva.

Zbog izmjena u IAS 16/ IAS 40 iz maja 2008., građevine, koje su u izgradnji i u fazi projektovanja, trebaju se knjižiti u skladu sa IAS 40.

Takođe, u slučaju investicionih nekretnina (IAS 40), naknadni troškovi nabavke se knjiže kada je razumno da Društvo može da izvuče korist iz korištenja sredstva, koja prelazi ranije nivo ekonomske koristi. Tekući troškovi održavanja se isključuju.

Za naknadnu procjenu IAS 40 nudi sljedeće opcije:

1. procjena po amortizovanom trošku (analogno IAS 16)
2. procjena po fer vrijednosti (tržišna vrijednost).

U slučaju da Društvo odluči da koristi naknadne nabavne odnosno proizvodne troškove, nema razlike u procjeni prema IAS 16. Na osnovu ekonomske korisnosti potrebno je odlučiti se za metodu amortizacije, gdje je odluka o metodi (linearna, degresivna, progresivna) na društvu. Neplanirane amortizacije se primjenjuju kao rezultat testa obezvrjeđivanja, koji mora da se primjeni ako postoje indikatori koji to sugerišu kod tog sredstva (vidjeti poglavlje 3.3.5. "Smanjenje vrijednosti sredstava (Obezvrjeđivanje).

Društvo treba godišnje da obračuna fer vrijednosti nekretnina s obzirom da je to obavezan zahtjev za note.

Očekivani životni vijek nekretnina mora da sa poklapa sa ekonomskom korisnosti.

Životni vijek investicionih nekretnina koji se koristili u finansijskim izvještajima Wiener osiguranja Vienna Insurance Group je: 77 godina, a stopa otpisa 1,3% godišnje.

Za potrebe izvještavanja prema VIG-u Društvo koristi metodu linearne amortizacije.

Kao drugu alternativu društvu je dozvoljeno da koristi metodu fer vrijednosti. Kod primjene ove metode troškovi transakcije se moraju isključiti. Ako revalorizacija rezultuje sa povećanjem ili smanjenjem vrijednosti, razlika se priznaje u dobiti ili gubitku (= princip tržišne vrijednosti).

Za potrebe nacionalnog izvještavanja Društvo koristi metodu fer vrijednosti.

Postoji takođe opcija da se pređe sa metoda naknadnih troškova nabavke na metodu tržišne vrijednosti. Međutim, ova opcija se može primjeniti jednom i primjenjuje se samo u ovom pravcu tj. prelazak sa revalorizacije na naknadnu nabavnu vrijednost nije dozvoljeno.

Naknadna procjena mora biti po naknadnom nabavnom trošku. Metoda fer vrijednosti nije dozvoljena u okviru Vienna Insurance Group. Nekretnine koje su u vlastitoj upotrebi kao i u eksternoj upotrebi se klasifikuju u skladu sa pravilom 80:20.

Ukupna vrijednost investicionih nekretnina iznosi KM 7.450.539.

AOP – 015 Ulaganje na tuđim nekretninama

Pozicija u iznosu KM 1.523.626 pokazuje pad u odnosu na prethodnu godinu što je u skladu sa kretanjima u skladu sa primjenom IFRS 16.

AOP-016 Ostala osnovna sredstva

Pozicija čija je sadašnja vrijednost KM 2.625 nema promjene u odnosu na prethodnu godinu jer se radi o umjetničkim djelima.

AOP-017 Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema i investicione nekretnine u pripremi

Ova pozicija iznosi KM 7.993 i nepromijenjena je u odnosu na 2020. godinu.

AOP - 018 Dugoročni finansijski plasmani

Pozicija dugoročnih finansijskih plasmana KM 43.974.996 je veća za 1% ili 311.569 KM u odnosu na prošlogodišnji nivo. Razlog povećanja jeste ulaganja u obveznice i usklađivanje fer vrijednosti sa knjigovodstvenom vrijednošću. Ova pozicija učestvuje u ukupnoj aktivni sa 53%.

AOP - 023 Dugoročni finansijski plasmani u zemlji

Vrijednost pozicije depozita kod poslovnih banaka iznosi KM 995.000 i nepromijenjena je u odnosu na prošlu godinu. Depoziti dospijevaju u 2022. godini

AOP-026 Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju

Pozicija u iznosu KM 42.173.119 pokazuje pad u odnosu na prethodnu godinu od 1%, kao rezultat ulaganja u HOV, kao i povećanja fer vrijednosti portfolija kao rezultat tržišnih kretanja. U toku perioda vršene su kupovine novih HOV-a, kao i reinvestiranja dospjelih kupona.

Ova sredstva služe za pokriće tehničkih rezervi životnih osiguranja i tehničkih rezervi neživotnih osiguranja, kao i za pokriće 50% minimalnog garantnog fonda osiguranja u iznosu KM 5.000.000. Upravni odbor Društva je donio Odluku da se HOV klasifikuju kao „finansijska sredstva koja su raspoloživa za prodaju“ u skladu sa zahtjevima MRS-39.

Na dan bilansiranja ove HOV se vrednuju po berzanskoj cijeni ostvarenoj na dan koji je najbliži danu bilansa, a efekti se iskazuju kroz nerealizovane dobitke i gubitke u bilansu stanja na poziciji kapitala. Nakon prodaje konačni efekti se utvrđuju preko pozicija prihoda i rashoda u bilansu uspjeha, što je uslovljeno visinom prodajne cijene.

AOP – 027 Ostali dugoročni finansijski plasmani

Ova pozicija iznosi KM 806.877 i pokazuje rast u odnosu na prethodnu godinu za 9%.

Otplata stambenih kredita se vrši obustavama od plata zaposlenih i ona je najvećim dijelom uredna. Postoji nekoliko ugovora po kojima se ne vrši otplata, to su slučajevi kada su radnici napustili Društvo, a nisu zaposleni ili su penzionisani ili umrli. Takvi plasmani su na ispravci vrijednosti.

Sredstva u Rezervnom fondu Biroa Zelene karte BiH iznose KM 400.000. Ovaj fond je ustanovljen na nivou BiH po osnovu reosiguranja zelene karte. Sredstva se formiraju po osnovu utvrđenog broja samoprdržaja, pomnoženim sa ugovornim samoprdržajem reosiguravajućeg pokrića. Sredstva Rezervnog fonda se tretiraju kao unaprijed plaćena sredstva po nastalim prijavljenim, i nastalim a neprijavljenim štetama zelene karte, a sve u skladu sa međunarodnim sporazumima. Ova sredstva se koriste za plaćanje odštetnih zahtjeva koje Biou ZK BiH dostave drugi nacionalni biro i na iznose manje od iznosa samoprdržaja reosiguravajućeg pokrića. Takođe, ova sredstva se mogu koristiti i za plaćanje šteta po osnovu Fonda za naknadu šteta.

Fond za naknadu šteta KM 279.215 je takođe ustanovljen na nivou Države BiH i služi za nadoknadu šteta prema oštećenima iz zemlje i inostranstva u slučaju da društvo iz BiH nije izvršilo isplatu štete zbog likvidacije, stečaja i slično. Upravni odbor Biroa zelene karte BiH na sjednici održanoj 15.12.2011. godine donio je Odluku broj: 04-01-2-4174-6/11 o donošenju „Finansijskog plana Fonda za naknadu šteta za 2011 godinu“ i načinu popunjenja Fonda za naknadu šteta za 2012. godinu. Na osnovu ovog akta članice su bile dužne uplatiti iznos od KM 500.000.

AOP – 030 Tekuća imovina

Pozicija iznosi KM 25.719.217, u strukturi aktive učestvuje sa 31%, te pokazuje rast u odnosu na prethodnu godinu od 6%.

AOP – 032 Zalihe, stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji

Pozicija zaliha iznosi KM 14.540 od čega zalihe obrazaca stroge evidencije KM 4.378, zalihe kancelarijskog materijala KM 8.255, te zalihe reklamnog materijala KM 1.906.

Dati avansi, iznose KM 521.865 i pokazuju rast u odnosu na početno stanje u iznosu KM 255.907 što je posljedica blokade sredstava po pravosnažnoj presudi za rješavanje štete.

AOP - 036 Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina

Ova pozicija iznosi KM 7.954.684 i pokazuje rast u odnosu na prethodnu godinu za 10%. U ukupnoj aktivi ova pozicija učestvuje sa 10%.

Društvo je u skladu sa Pravilnikom o procjeni bilansnih i vanbilansnih pozicija društava za osiguranje izvršilo ispravku vrijednosti po svim vrstama potraživanja.

Najveću stavku u strukturi ovih potraživanja čine potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja KM 4.198.460. Stanje ispravke vrijednosti premije neživota iznosi KM 1.081.175. Stepen otpisa potraživanja po osnovu premije neživota je 20%.

Nedospjela potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja iznose KM 3.701.247, a dospjela KM 1.578.388.

Potraživanja premije neživota su ispravljena u procentu od 20%. To znači da su sva dospjela nenaplaćena potraživanja starosti od 16 do 90 dana otpisana u procentu od 5 %, starosti od 91 do 180 dana otpisana u procentu 25%, starosti od 181 do 270 dana otpisana u procentu od 50 % i starosti od 270 do 360 i preko 360 dana otpisana u procentu od 100%. Takođe su sa 100% otpisana sva potraživanja čiji dužnici su imali neizmirena potraživanja u početnom stanju, bez obzira koliko je staro novo potraživanje u toku 2021. godine.

Visok nivo nedospjele premije u 2021. godini čine polise osiguranja po osnovu leasing poslova, fronting poslova, a i premija čija su plaćanja ugovorena u ratama.

Društvo je u 06.06.2017. godini usvojilo Pravilnik o procjeni bilansnih i vanbilansnih pozicija Društva kojim je definisalo ispravku vrijednosti potraživanja od klijenata prema kojima Društvo ima neizmirene obaveze po osnovu štetnih događaja ili ugovora, te ostalih obaveza isključuju se prilikom procjene i formiranja ispravke vrijednosti, u visini iznosa koji može biti predmet kompenzacije. Pravilnik je revidiran i usvojen u skladu sa internim propisima 22.06.2021. godine

1. Struktura potraživanja premije po starosti

Redni broj	Potraživanja za premiju neživotnih osiguranja	30.06.2021	31.12.2020	Razlike 2021-2020
1	manje od 90 dana	304.063	291.163	12.900
2	90-180 dana	206.393	108.108	98.285
3	180-270 dana	107.116	50.410	56.706
4	preko 1 god.	960.816	972.506	-11.690
5	Ukupno (1 do 4)	1.578.388	1.422.187	156.201
6	% udio bruto potraživanja za premiju u BFP	6,2%	11,27%	1,1%
7	Isp. Vr. 5%	15.203	14.558	645
8	Isp. Vr. 25%	51.598	27.027	24.571
9	Isp. Vr. 50%	53.558	25.205	28.353
10	Isp. Vr. 100%	960.816	972.506	-11.690
11	Ukupno Isp. Vr. (7 do 10)	1.081.175	1.039.296	41.879

Zbog izrazito teške ekonomske situacije u zemlji postoji povećan rizik nenaplativosti potraživanja.

Društvo čini izuzetne napore na naplati potraživanja po svim osnovama te Odjeljenje za naplatu permanentno radi na naplati potraživanja (premija, stambeni krediti i zakupi), što daje vidljive rezultate u naplati potraživanja, posebno u dijelu potraživanja iz osnova premije osiguranja.

AOP – 058 Gotovina

Stanje gotovine na dan 30.06.2021. god. iznosi KM 2.116.549 (život KM 162.836, neživot KM 1.953.713) i niže je u odnosu na 2020. godinu za 4%.

Sredstva su raspoređena u više poslovnih banaka u oba entiteta.

AOP – 062 Aktivna vremenska razgraničenja

Ova pozicija iznosi KM 17.149.601 i pokazuje rast u odnosu na prethodnu godinu, a struktura je sledeća:

NAZIV	Iznos Q2 2021	Iznos Q4 2020	Promjena 2021/2020	Index 2021/2020	Struktura Q2-2021
Unaprijed plaćeni troškovi	147.648	68.833	78.815	215%	1%
Razgraničeni troškovi pribave	6.030.081	5.513.965	516.116	109%	35%
Prenosna premija osiguranja na teret reosiguravača	5.846.720	4.472.970	1.373.750	131%	34%
Rezervisane štete na teret reosiguravača	5.125.152	6.545.646	-1.420.494	78%	30%
UKUPNO	17.149.601	16.601.414	548.187	103%	100%

Najveću stavku u strukturi ove pozicije čine razgraničeni troškovi pribave koje u strukturi AVR učestvuju sa 35%.

Pozicija prenosnih premija iz reosiguranja u strukturi AVR učestvuje sa 34%. Rezervisane štete na teret reosiguravača čine 30% u strukturi AVR i niži su u odnosu na prethodnu godinu za 22%.

AOP – 063 Odložena poreska sredstva

Društvo je izvršilo obračun odloženih poreskih sredstava na obveznice raspoložive za prodaju. Obračunati iznos odloženih poreskih sredstava iznosi KM 78.527 i bilježi rast. Na pojedinim HOV su knjiženi nerealizovani gubici na poziciji revalorizacionih rezervi u kapitalu.

AOP – 065 Poslovna aktiva

Pozicija aktive je veća za 2% u odnosu na stanje iskazano na kraju prethodne godine, a iznosi KM 81.063.150.

AOP – 066 Vanbilansna aktiva

Pozicija vanbilansne aktive iznosi KM 2.391.995

Vanbilansnu aktivu čine sledeće pozicije:

OPIS	POČETNO STANJE	POVEĆANJA	SMANJENJA	STANJE
Tuđa osnovna sredstva	774.584		-80.347	694.237
Hipoteke na nepokretnoj imovini	675.635			675.635
Mjenična i druga jemstva data za obezbu. obaveza trećih lica	1.076.057		-53.933	1.022.124
Založni depoziti	0			0
TOTAL	2.526.275	0	-134.280	2.391.995

Mjenična jemstva KM 1.022.124 se odnose na garanciju pribavljenu od Sparkasse Bank od KM 320.000, a od Unicredit banke u iznosu od 30.000, mjenično obezbjeđenje za naknadu prema Zaštitnom fondu RS od KM 28.755, Sparkasse leasing KM 12.716 obezbjeđenje po četiri ugovora o operativnom leasingu, mjenice Sparkasse Bank za zajam Jahorina Autu od KM 610.075, mjenice za Diners kartice KM 15.000, te ostalo 5.578

AOP – 067 Ukupna aktiva

Ukupna aktiva iznosi KM 83.455.145 i pokazuje pad za 2% u odnosu na 2020. godinu.

PASIVA

AOP – 101 Kapital

Pozicija kapitala iznosi KM 17.786.299 i viša je u odnosu na 2020. godinu 3%, najviše zbog rasporeda dobiti iz prethodne godine.

Osnovni kapital Društva, u iznosu KM 10.043.400 ostao je nepromijenjen

Iznos emisione premije je na istom nivou kao i 2020. godine i iznosi KM 5.586.218.

Sredstva zakonskih rezervi formirana su od KM 431.624 za životna osiguranja.

Strukturu kapitala pokazuje sledeća tabela:

NAZIV	Iznos Q2 2021	Iznos Q4 2020	Index 2021/2020	Struktura Q2 2021
Osnovni kapital	10.043.400	10.043.400	100%	55%
Emisiona premija	5.586.217	5.586.218	100%	31%
Zakonske rezerve	431.624	206.261	209%	2%
Revalorizacione rezerve	42.349	42.349	100%	0%
Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	1.745.092	1.879.371	93%	10%
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	222.678	207.406	107%	1%
Dobitak/Gubitak tekuće godine	160.295	225.363	71%	1%
UKUPNO	17.786.299	17.775.556	103%	100%

AOP – 103 – Akcijski kapital

Akcijski kapital čine:

Naziv	Život	Neživot	Ukupno	Struktura život %	Struktura neživot %	Struktura ukupno %
Redovni akcijski kapital	4.000.000	6.043.400	10.043.400	39,83%	60,17%	100,00%

Prema knjizi akcionara na dan 30.06.2021. godine struktura akcijskog kapitala je sledeća:

Oznaka HOV / akcija	Broj akcionara	Broj akcija	Broj akcija sa pravom glasa	Vrednost emisije
SODJ-R-A	1	100.434	100.434	10.434.400

Struktura vlasništva nad akcijama sa pravom glasa na dan 30.06.2021. god. je sledeća:

1.VIENNA INSURANCE GROUP AG Wien 100,00 %

Nominalna vrednost jedne akcije iznosi KM 100.

AOP – 110 – Emisiona premija

Emisiona premija, formirana iz dokapitalizacije u 2018. godini, u 2021. godini na istom je nivou kao u 2020.

AOP – 112 – Zakonske rezerve

Zakonske rezerve iznose KM 431.624 u segmentu životnih osiguranja

Prema Zakonu o privrednim društvima, akcionarsko društvo je obavezno da u zakonske rezerve unosi 5% dobiti na kraju tekuće godine umanjene za gubitak iz prethodne godine, sve dok te rezerve zajedno sa rezervama kapitala ne dostignu visinu od najmanje 10% osnovnog kapitala ili osnivačkim aktom, odnosno statutom određeni veći dio osnovnog kapitala.

AOP – 118 – Revalorizacija rezerve

Revalorizacija rezerve iznose KM 42.349. Ove rezerve potiču od procjene vrijednosti nekretnina za obavljanje djelatnosti iz ranijih godina u iznosu KM 47.054. Na ovu poziciju obračunate su odložene poreske obaveze u iznosu KM 4.705.

AOP – 119 – Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju

Ova pozicija je rezultat primjene MRS-39 Finansijski instrumenti: priznavanje i vrednovanje.

U toku godine Društvo je kupovalo hartije od vrijednosti-obveznice za pokriće tehničkih rezervi neživotnih i životnih osiguranja, čija je vrijednost na dan bilansiranja usklađena sa tržišnim.

Hartije od vrijednosti su nakon početnog priznavanja klasifikovane kao „finansijska sredstva koja su raspoloživa za prodaju“.

Na dan bilansiranja ove HOV se vrednuju po berzanskoj cijeni ostvarenoj na dan koji je najbliži danu bilansa u skladu sa MRS-39, a efekti se iskazuju kroz nerealizovane dobitke i gubitke finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju u bilansu stanja na poziciji kapitala.

Nakon prodaje konačni efekti se utvrđuju preko pozicija prihoda i rashoda u bilansu uspjeha, što je uslovljeno visinom prodajne cijene.

Stanje nerealizovanih dobitaka finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju na dan 30.06.2021. iznosi KM 1.745.092, što je za 12,07% niže u odnosu na početno stanje.

AOP – 120 – Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju

Stanje nerealizovanih gubitaka finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju na dan 30.06.2021. godine iznosi KM

222.678 i pokazuje rast u odnosu na početno stanje.

AOP – 123 – Neraspoređeni dobitak

Društvo je tokom 2021. godine ostvarilo dobit u iznosu od KM 160.925 (dobit u životnim osiguranjima iznosi KM 573.588, a u segmentu neživotnih osiguranja gubitak u iznosu od KM 413.294).

AOP – 127 - Dugoročna rezervisanja

Dugoročna rezervisanja iznose KM 15.170.128 i manja su u odnosu na početno stanje za 2%, zbog smanjenja matematičke rezerve, a čine ih:

NAZIV	Iznos Q2 2021	Iznos Q4 2020	Promjena 2021-2020	Index 2021/2020	Struktura Q2 2021
Matematička rezerva-život	14.655.762	14.866.104	-210.342	99%	97%
Rezervisanja za učešća u dobitku	37.259	37.259	0	100%	0%
Rezervisanja za bonuse i popuste	59.811	70.794	-10.983	84%	0%
Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	87.896	168.131	-80.235	52%	1%
Ostala rezervisanja (rezerve za neistekle rizike)	45.194	45.194	0	100%	0%
Ostala rezervisanja (sudski sporovi)	284.206	324.206	-40.000	88%	2%
UKUPNO	15.170.128	15.511.688	-341.560	98%	100%

Matematička rezerva životnih osiguranja je aktuarski obračun rezervi životnih osiguranja. Urađena je prospektivnom metodom u skladu sa Pravilnikom o tehničkim rezervama (Sl.gl. RS broj:116/06) i Aktom Društva - Pravilnikom o formiranju i načinu obračunavanja matematičke rezerve, usvojenim na sjednici IO od 06.06.2017. Broj: 001-12996/17. Izvršena je cilmerizacija matematičke rezerve.

Kamatna stopa i tablice smrtnosti koje se primjenjuju u obračunu matematičke rezerve jednake su kamatnoj stopi i tablicama smrtnosti iz tarifnog sistema na osnovu koga je zaključen ugovor o osiguranju. Prilikom obračuna matematičke rezerve za rentna osiguranja korištene su tablice smrtnosti Republike Srbije 2010-12.

U obračun matematičke rezerve uključena je i prenosna premija životnih osiguranja. Ovaj obračun se zasniva na tehničkoj premiji i dozvoljenom godišnjem iznosu cilmerizacije iz ugovora o osiguranju, uzimajući u obzir način plaćanja premije.

Rezervisanja za zarade zaposlenih u skladu sa MRS-19 u iznosu KM 87.896. Standard se primjenjuje od 2009. godine i rezervisanja se rade na kraju poslovne godine.

Rezervisanja za sudske sporove iznose KM 284.206.

AOP – 137 – Obaveze

Obaveze iznose KM 48.106.723 i u odnosu na prethodnu godinu veće su za 4%.

AOP-147 – Kratkoročne obaveze

Kratkoročne obaveze iznose KM 48.106.723 i u odnosu na prethodnu godinu veće su za 4%.

Vrste i strukturu obaveza ilustruje naredni pregled:

NAZIV	Iznos Q2 - 2021	Iznos Q4 2020	Index 2021/2020	Struktura Q-2 2021
Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa	95.792	156.155	61%	0%
Obaveze za premiju i specifične obaveze	3.288.574	1.976.351	166%	7%
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	353.759	446.034	79%	1%
Druge obaveze iz poslovanja	4.529.590	4.277.806	106%	9%
Obaveze za poreze, doprinose i druge kratkoročne obaveze	538.693	496.713	108%	1%
Odložene poreske obaveze	252.389	267.309	94%	1%
Pasivna vremenska razgraničenja	39.047.925	38.502.206	101%	81%
UKUPNO	48.106.723	46.122.574	104%	100%

AOP-156 – Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa

Pozicija obaveza za isplatu šteta bilježi pad u odnosu na prošlogodišnji nivo za 40%. Društvo je ažurno u obradi i isplati šteta.

AOP-160 – Obaveze za premiju i specifične obaveze

Pozicija u iznosu KM 3.288.574 i bilježi rast u odnosu na 2021. godinu za 66%.

NAZIV	Iznos Q2 2021	Iznos Q4 2020	Index 2021/2020
Obaveze za premiju reosiguranja u zemlji	21.748	11.406	191%
Obaveze za premiju reosiguranja u inostranstvu	3.170.947	1.846.754	172%
Obaveze za premiju saosiguranja	42.501	90.857	47%
Obaveze za provizije iz poslova osiguranja i reosiguranja	513	3.362	15%
Ostale obaveze za premiju i ostale specifične obaveze	36.837	23.972	154%
UKUPNO	3.272.547	1.976.351	578%

AOP-161 – Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada

Obaveze po osnovu zarada iznose KM 353.759.

Obaveze iz životnog osiguranja iznose KM 13.072, a iz neživotnog KM 340.688.

U 2021. godini, kao i u prethodnom periodu, Društvo je na vrijeme izmiruje obaveze prema zaposlenim i budžetima.

AOP-164 – Druge obaveze iz poslovanja

Druge obaveze iznose KM 4.529.590 i bilježe rast u odnosu na 31.12.2020. godine za 6%.

Obaveze po osnovu depozita su veće za KM 136.545 po QS ugovoru vezano za PA i MTPL sa VIG Holding Wien (neživot) i VIG re Prague (život) za rezervisane štete i prenosne premije. Ovo je obračunska kategorija koja nije plativa.

Obaveze prema dobavljačima bilježe rast u odnosu na prethodnu godinu za 3%.

Struktura drugih obaveza iz poslovanja je sljedeća:

NAZIV	Iznos	Iznos	Index	Struktura
	Q2 2021	Q4 2020	2021/2020	Q2 2021
Primljeni avansi	433.277	334.475	130%	10%
Depoziti rezervi za štete i prenosu premiju Q S VIG HOLDING-neživot i VIG re-život	3.242.966	3.106.421	104%	72%
Obaveze po ugovorima fizička lica	62.660	76.183	82%	1%
Obaveze prema dobavljačima	663.022	643.121	103%	15%
Obaveze po osnovu kamata	1.871	1.000	187%	0%
Ostale obaveze iz poslovanja	125.794	116.606	108%	3%
UKUPNO	4.529.590	4.277.806	106%	100%

AOP-165 – Obaveze za poreze, doprinose i druge kratkoročne obaveze

Ove obaveze iznose KM 538.693 i pokazuju rast u odnosu na prošlogodišnji nivo za 8%.

AOP-167 – Odložene poreske obaveze

Odložene poreske obaveze su obračunate na revalorizacione rezerve nekretnina za obavljanje djelatnosti u iznosu KM 4.706, kao i po osnovu revalorizacionih rezervi na obveznice raspoložive za prodaju, u skladu sa MRS-12, i iznose KM 247.683, što ukupno iznosi KM 252.389. Iznos odloženih poreskih obaveza je smanjen na poziciji odloženih poreskih obaveza poreza na dobit na fer vrijednost HOV, zbog smanjenja nerealizovanih dobitaka kao posljedica usklađivanja knjigovodstvene vrijednosti sa vrijednošću na tržištu HOV.

AOP-168 – Pasivna vremenska razgraničenja

Pozicija PVR u iznosu KM 39.047.925 pokazuje rast za 1% u odnosu na prethodni period. Najveći rast je zabilježen na rastu prenosne premije, a pad na rezervisanjima za štete.

NAZIV	Iznos Q2 2021	Iznos Q4 2020	Promjena 2021/2020	Index 2021/2020	Struktura Q2 2021
Prenosne premije životnih osiguranja	30.124	34.262	-4.138	88%	0%
Prenosne premije neživotnih osiguranja	23.486.414	21.194.002	2.292.412	111%	60%
Rezervisane štete životnih osiguranja	123.800	128.612	-4.812	96%	0%
Rezervisane štete neživotnih osiguranja	12.454.012	14.022.063	-1.568.051	89%	32%
Doprinos za preventivu	149.207	107.512	41.695	139%	0%
Obračunati prihodi budućeg perioda	668.626	504.828	163.798	132%	2%
Ostala PVR	2.135.742	2.510.928	-375.186	85%	5%
UKUPNO	39.047.925	38.502.206	545.718	101%	100%

AOP – 176 - Poslovna pasiva

Pozicija pasive iznosi KM 81.063.150 i pokazuje tendenciju rasta za 2%.

AOP – 177 - Vanbilansna pasiva

Pozicija vanbilansne pasive iznosi KM 2.391.995.
Bliži opis ove pozicije iskazan na AOP-066 aktive.

AOP-178 - Ukupna pasiva

Ukupna pasiva iznosi KM 83.455.145 i veća je u odnosu na početno stanje za 2%.

NOTE UZ BILANS USPJEHA
na dan 30.06.2021. godine

OPIS	Iznos život	Iznos neživot	Ukupno	Ukupno	Index
	Q2 2021	Q2 2021	Q2 2021	Q2 2020	2021/2020
I - POSLOVNI PRIHODI	1.359.595	17.564.265	18.923.860	17.194.314	10%
II - POSLOVNI RASHODI	1.293.312	18.592.006	19.885.317	17.641.088	13%
III - POSLOVNI DOBITAK / GUBITAK	66.283	-1.027.740	-961.457	-446.774	115%
IV - FINANSIJSKI PRIHODI	430.123	455.427	885.550	1.005.815	-12%
V - FINANSIJSKI RASHODI	12011,31	46.031	58.042	53.409	9%
VI - DOBITAK / GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI	484.395	-618.344	-133.949	505.632	-126%
VII - OSTALI PRIHODI	90.431	550.316	640.747	370.498	73%
VIII - OSTALI RASHODI	1.238	335.938	337.176	420.132	-20%
IX - DOBITAK/GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA	89.193	214.378	303.571	-49.634	-712%
X - RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	0	9.328	9.328	4.170	124%
XII - DOBITAK/GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	0	9.328	9.328	4.170	124%
1. Dobitak/Gubitak prije oporezivanja	573.588	-413.294	160.295	451.828	-65%
1. Poreski rashodi perioda	0	0	0	0	0%
XIII- Neto dobitak/gubitak tekuće godine	573.588	-413.294	160.295	451.828	-65%
XIV - DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU	0	0	0	0	0%
XV - GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU	91.664	74.504	166.168	725.031	-77%
XVI OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU	91.664	74.504	166.168	725.031	-77%
XVII POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE	-9.166	-7.450	-16.617	-72.503	-77%
XVIII NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU	82.498	67.054	149.551	652.528	-77%
XIX UKUPAN NETO DOBITAK /GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU	491.090	-480.347	10.743	-200.700	-105%
XX UKUPNI PRIHODI	1.880.149	18.570.009	20.450.158	18.570.627	10%
XXI UKUPNI RASHODI	1.306.561	18.983.302	20.289.863	18.118.799	12%
REZULTAT	573.588	-413.294	160.295	451.828	-65%

AOP -201 Poslovni prihodi

Poslovni prihodi iznose KM 18.923.860 (život KM 1.359.595 + neživot 17.564.265) i viši su u odnosu na prethodnu godinu za 10%. Učešće ove pozicije u ukupnim prihodima iznosi 93%.

AOP -202 Prihodi od premije osiguranja životnih osiguranja

Prihodi od premije životnih osiguranja KM 1.357.201 i pokazuju rast u odnosu na prethodnu godinu za 13%, sa učešćem u ukupnim prihodima života od 72%, a u ukupnim prihodima Društva 7%.

AOP -208 Prihodi od premije osiguranja, saosiguranja i reosiguranja neživotnih osiguranja

Prihodi od premije neživotnog osiguranja iznose KM 13.043.126 i viši su u odnosu na 2020. godinu za 2%. Ovi prihodi čine 70% ukupnih prihoda neživota, a 64% ukupnih prihoda Društva.

OPIS	Q2 2021	Q2 2020	Index 2021/2020
Fakturisana premija osiguranja	13.043.126	14.038.900	93%
Promjena prenosne premije saosiguranja i reosiguranja	-2.292.412	-1.272.756	180%
Ukupno prihod od premije	10.750.714	12.766.144	84%

Ostvarenje fakturisane premije po vrstama ilustruje naredni pregled:

Vrsta osiguranja	Januar - Jun 2021				Promjena 2021/2020	Promjena 2021/Plan
	Ostvarenje I- VI 2020	Plan I-VI 2021	Ostvarenje I- VI 2021			
1	2	3	4		5	6
Neživot	14.038.900	14.908.613	15.335.532		109%	103%
Indirektni poslovi						
Direktni poslovi	14.038.900	14.908.613	15.335.532		109%	103%
1 Osiguranje nezgode	2.447.028	2.457.732	2.762.987		113%	112%
2 Zdravstveno	169.608	291.190	244.056		144%	84%
3 Kasko osiguranje kopnenih vozila	1.629.303	1.839.028	2.074.803		127%	113%
4 Kasko osiguranje šinskih vozila						
5 Kasko osiguranje letjelica						
6 Kasko osig. plovidbe na rijekama, jezerima, morima						
7 Osiguranje prevoza	340.882	337.495	174.509		51%	52%
8 Osiguranje požara i prirodnih nepogoda	1.511.188	1.828.842	1.595.826		106%	87%
<i>Od toga MSP</i>	48.958	80.506	45.022		92%	56%
9 Ostala imovinska osiguranja (sa izu. 3-7)	3.989.856	3.867.980	4.114.424		103%	106%
<i>Od toga Paket rizika</i>	213.612	282.951	167.006		78%	59%
<i>Od toga Mozaik</i>	10.886	19.885	8.633		79%	43%
<i>Od toga Siguran dom</i>	73.523		192.412		262%	
10 AO kopnenih vozila	2.581.465	2.747.814	2.832.427		110%	103%
11 Osiguranje od odgovornosti za letjelice	11.661	8.472	42.545		365%	502%
12 Osig.od odgovornosti za plovidbu morima, jezerima, rijekama	195		321		164%	
13 Osig.od opšte odgovornosti	631.520	642.955	711.239		113%	111%
14 Osiguranje kredita	197.266	197.266	204.384		104%	104%
15 Osiguranje garancija						
16 Razni finansijski gubici	508.003	661.662	547.970		108%	83%
17 Osiguranje troškova pravne zaštite						
18 Osiguranje pomoći, putno	20.924	28.175	30.042		144%	107%
Život	1.179.898	1.654.582	1.137.910		96%	69%
Regular	1.179.900	1.412.634	1.124.900		95%	80%
Single	-2	230.698	13.010		-625484%	6%
IKD		11.250				0%
Ukupno	15.218.797	16.563.194	16.473.442		108%	99%

AOP-209 Prihodi po osnovu učešća reosiguranja u naknadi šteta neživotnih osiguranja

Prihodi po osnovu učešća reosiguravača u naknadi šteta iznose KM 2.487.338 i pokazuju rast od 115%. Ovi prihodi u ukupnim prihodima učestvuju sa 12%.

PRIHODI SAOSIGURANJA U ZEMLJI	Iznos
SAOSIGURANJE U ZEMLJI	186.251
Ukupno	186.251
PRIHODI REOSIGURANJA IZ INOSTRANSTVA	
GEN RE	857.534
VIG HOLDING VIENNA BEČ - VIG HOLDING VIENNA BEČ	456.638
WIENER RE AD BEOGRAD - WIENER RE AD BEOGRAD	897.076
VIG RE	89.839
Ukupno	2.301.087
SVEGA	2.487.338

AOP-210 Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja neživotnih osiguranja

U 2021. godini došlo je do smanjenja rezervisanja za štete neživotnih osiguranja. Smanjenje po osnovu ostalih rezervisanja u 2021. godini iznosi KM 245.037, što je za KM 31.126 manje u odnosu na isti period prošle godine.

AOP-212 Drugi poslovni prihodi

Pozicija od KM 1.791.158 pokazuje pad u odnosu na isti period prethodne godine za 0,41%. U strukturi ukupnih prihoda ostali poslovni prihodi učestvuju sa 9%.

Strukturu ovih prihoda ilustruje naredni pregled:

OPIS	Q2 2021	Q2 2020	Index 2021/2020	Struktura Q2 2021
Prihodi od provizija po osnovu ugovora o reosiguranju	1.387.896	1.257.864	10%	77%
Prihodi od regresa	236.316	223.681	5,65%	13%
Prihodi od zakupa	107.645	94.966	13,35%	6%
Prihodi od zelene karte	19.988	27.872	-28,29%	1%
Prihodi od usluga procjene i isplate šteta i ostali posl.prihodi	39.313	113.374	-65,32%	2%
Efekte povećanja/smanjenja inv. nekretnina koji se ne amortizuje	0	80.833	-100,00%	0%
Ukupno	1.791.158	1.798.590	-0,41%	100%

Najveće učešće u strukturi ovih prihoda imaju prihodi od provizija iz reosiguranja sa 77% učešća.

Prihodi od regresa pokazuju tendenciju rasta, u odnosu na isti period prethodne godine. Na tržištu nekretnina postoji konkurencija oko cijena izdavanja poslovnih prostora. Društvo intenzivno radi na uređenju statusa nekretnina u nastojanju da se što više nekretnina izdaju pod zakup. S tim u vezi uočljiv je rast prihoda od zakupa.

Prihodi od zelene karte su manji u odnosu na isti period prethodne godine.

AOP- 213 Poslovni rashodi

Pozicija poslovnih rashoda iznosi KM 19.885.316 i u strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 97%, a pokazuju rast od 18,57 % u odnosu na isti period prošle godine.

Strukturu ovih rashoda pokazuje naredni pregled:

OPIS	Q2 2021	Q2 2020	Index 2021/2020	Struktura Q2 2021
Funkcionalni rashodi	13.575.241	11.448.870	18,57%	68%
Troškovi sprovođenja osiguranja	6.310.075	6.192.218	1,90%	32%
UKUPNO	19.885.316	17.641.088	12,72%	100%

AOP- 214 Funkcionalni rashodi

Funkcionalni rashodi bilježe rast u odnosu na prethodnu godinu za 19%, a struktura je sledeća:

OPIS	Q2 2021	Q2 2020	Index 2021/2020	Struktura Q2 2021
Rashodi za dugoročna rezervisanja	190.317	423.345	-55,04%	1%
Naknade šteta, ugovorenih iznosa i premija saosiguranja i reosiguranja	1.129.683	1.101.649	2,54%	8%
Naknade šteta i ostale naknade neživotnih osiguranja	12.255.241	9.923.876	23,49%	90%
UKUPNO	13.575.241	11.448.870	18,57%	100%

AOP- 215 Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose

Strukturu i kretanje ovih rashoda pokazuje naredni pregled:

OPIS	Q2 2021	Q2 2020	Index 2021/2020	Struktura Q2 2021
Matematička rezerva životnih osiguranja	0	0	0,00%	0,00%
Doprinos za preventivu	52.795	54.667	-3,42%	27,74%
Vatrogasni doprinos	47.774	43.845	8,96%	25,10%
Doprinos zaštitnom fondu	56.728	44.713	26,87%	29,81%
Ostali rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne dop.	33.020	280.120	-88,21%	17,35%
UKUPNO	190.317	423.345	-55,04%	100,00%

AOP- 225 Naknade šteta ugovorenih iznosa i premija saosiguranja i reosiguranja

U toku 2021. godine ovu poziciju čine likvidirane štete životnih osiguranja u iznosu od KM 1.129.683 i bilježe rast u odnosu na prethodnu godinu za 3%.

OPIS	Q2 2021	Q2 2020	Index 2021/2020	Struktura Q2 2021
Naknade šteta, ugov. iznosa, prem. saos. i reosig.	1.129.683	1.089.385	4%	100%
Rashodi po osnovu premija i provizija saosiguranja, reosiguranja i retroc. život. osig.	0	12.264	-100%	0%
UKUPNO	1.129.683	1.101.649	3%	100%

AOP- 231 Naknade šteta i ostale naknade neživotnih osiguranja

Naknade šteta, osiguranih suma, drugih ugovorenih iznos i udjeli u štetama neživotnih osiguranja iznose KM 5.611.838 i u strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 20%, dok u strukturi naknada šteta i ostalih naknada njihovo učešće iznosi 46%, i viši su za 44% u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi po osnovu premija i provizija reosiguranja iznose KM 6.643.403 i pokazuju rast od 10% u odnosu na isti period prethodne godine sa učešćem od 54% u strukturi troškova naknade šteta.

Ovu poziciju ilustruje naredni pregled:

OPIS	Q2 2021	Q2 2020	Index 2021/2020	Struktura Q2 2021
Naknade šteta, osiguranih suma, drugih ugovorenih iznosa i udjeli u štetama neživotnih osiguranja	5.611.838	3.890.848	44%	46%
Rashodi po osnovu premija i provizija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija neživotnih osiguranja	6.643.403	6.033.028	10%	54%
UKUPNO	12.255.241	9.923.876	23,49%	100,00%

AOP - 232 Naknade šteta, osiguranih suma, drugih ugovorenih iznosa i udjeli u štetama neživotnih osiguranja

Naknade šteta neživotnih osiguranja zajedno sa troškovima obrade i procjene šteta iznose KM 5.611.838 i pokazuju rast od 44 % u odnosu na isti period prethodne godine

Broj riješenih šteta u 2021. godini je 2.489 što je više u odnosu na 2020. godinu za 12%, u likvidiranom iznosu KM 5.469.526 što je više za 46% u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupno riješene štete prijavljene u neživotu po entitetima pokazuje naredni pregled:

OPIS	Q2 2021		Q2 2020		Indeks 2021/2020	
	Broj šteta	Vrijednost	Broj šteta	Vrijednost	Broj šteta	Vrijednost
Republika Srpska	1.549	3.239.999	1.325	2.000.421	117%	162%
Federacija BiH	940	2.229.527	889	1.748.462	106%	128%
UKUPNO	2.489	5.469.526	2.214	3.748.883	112%	146%

AOP- 233 Rashodi po osnovu premija i provizija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija neživotnih osiguranja

Pozicija iznosi KM 6.643.403 i viša je u odnosu na isti period prethodne godine za 10%, a čine je mjerodavna premija reosiguranja i troškovi provizija reosiguranja.

OPIS	Q2 2021	Q2 2020	Index 2021/2020	Struktura Q2 2021
Rashodi premije reosiguranja	6.619.289	6.009.549	110%	100%
Troškovi provizija reosiguranja	24.114	23.479	103%	0%
UKUPNO	6.643.403	6.033.028	110%	100%

Struktura pozicije po reosiguravačima na dan 30.06.2021. godine je sljedeća:

Naziv reosiguravača	Bruto premija reosiguranja	Prenosna premija reosiguranja- saosiguranja	Mjerodavna premija reosiguranja- saosiguranja
Biro zelene karte BiH	39.366		39.366
Saosiguravači u zemlji	327.166	12.525	314.641
VIG HOLDING Wien	1.296.477	157.704	1.138.773
Wiener Re Beograd	3.312.162	117.657	3.194.505
VIG Re	333.180	65.352	267.828
DONAU VERSICHERUNG AG VIG	17.554	7.755	9.799
GEN RE	343.240		343.240
WIENER STADTISCHE VERSICHERUNG	130.078	14.428	115.650
Vienna Insurance Group	1.967.912	981.510	986.402
AIG EUROPE LIMITED	225.904	16.819	209.085
Ostali			0
Ukupno	7.993.040	1.373.750	6.619.289

AOP-236 Troškovi sprovođenja osiguranja

Ukupni troškovi sprovođenja osiguranja iznose KM 6.310.075 od čega život KM 147.898 i neživot KM 6.162.177. U ovaj iznos je uključena promjena rezervi DAC-a u iznosu KM 516.116. Bez DAC-a troškovi sprovođenja osiguranja iznose KM 6.826.191

U narednom pregledu su predstavljeni troškovi nakon razgraničenja TSO:

OPIS	Q2 2021	Q2 2020	Index 2021/2020	Struktura Q2 2021
1.Život	147.898	177.607	83%	2%
2.Neživot	6.162.177	6.014.611	102%	98%
UKUPNO	6.310.075	6.192.218	102%	100%

Ostvarenje troškova na 30.06.2021. godine:

OPIS	Q2 2021	Q2 2020	Index 2021/2020	Struktura Q2 2021
Troškovi zarada i naknada zarada	2.906.776	2.912.261	100%	46%
Troškovi materijala, energije i usluga	2.914.145	2.759.626	106%	46%
Troškovi amortizacije i rezervisanja	489.154	520.331	94%	8%
UKUPNO	6.310.075	6.192.218	102%	100%

AOP-251 Finansijski prihodi

Ostvareni finansijski prihodi iznose KM 885.550 i manji su u odnosu na prethodnu godinu za 12%.

Strukturu finansijskih prihoda u neživotu pokazuje naredni pregled:

FINANSIJSKI PRIHODI	Q2 2021	Q2 2020	Index 2021/2020
Prihodi od kamata	430.323	502.765	86%
Pozitivne kursne razlike	25.104	73.428	34%
Ukupno	455.427	576.193	79%

Prihodi od kamata pokazuju pad u odnosu na prethodnu godinu za 14%.

Strukturu finansijskih prihoda u životu prikazuje naredni pregled:

FINANSIJSKI PRIHODI	Q2 2021	Q2 2020	Index 2021/2020
Prihodi od kamata	430.123	429.622	100%
Pozitivne kursne razlike			
Ukupno	430.123	429.622	100%

AOP-256 Finansijski rashodi

Finansijski rashodi iznose KM 58.042 i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 9%.

FINANSIJSKI RASHODI	Q2 2021	Q2 2020	Index 2021/2019	Struktura Q2 2021
Fin.rashodi od matičnih, zavisnih i ostalih povezanih lica	31.105	37.233	84%	54%
Rashodi kamata	22.383	10	223827%	39%
Negativne kursne razlika	4.554	16.166	28%	8%
Ukupno	58.042	53.409	109%	100%

AOP-263 Ostali prihodi

Ostali prihodi iznose KM 640.747 i viši su za 73% u odnosu na prethodnu godinu, a čine ih:

OSTALI PRIHODI	Q2 2021	Q2 2020	Index 2021/2019	Struktura Q2 2021
Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina	11.830	8.161	145%	2%
OSTALI PRIHODI	628.917	362.337	174%	98%
Ukupno	640.747	370.498	173%	100%

Poziciju ostalih prihoda čine:

OPIS	Q2 2021	Q2 2020	Index 2021/2019	Struktura Q2 2021
Naplaćena ranije otpisana potraživanja	199.862	282.881	71%	32%
Ostali prihodi	429.056	79.456	540%	68%
Ukupno	628.917	362.337	174%	100%

Rast na poziciji ostalih Prihoda je posljedica oprihodovanja rezervisanja za sudske sporove, rezervacija za neiskorištene godišnje odmore, oprihodovanje bonusa radnika čiji ciljevi nisu ostvareni a odnose se na 2020. godinu

AOP-268 Ostali rashodi

Ostali rashodi iznose KM 337.176, i manji su u odnosu na prethodnu godinu za 20%, a čine ih:

OPIS	Q2 2021	Q2 2020	Index 2021/2019	Struktura Q2 2021
Direktan otpis potraživanja	241.738	306.645	79%	72%
Ostali rashodi	95.438	113.487	84%	28%
Ukupno	337.176	420.132	80%	100%

AOP- 294 Dobitak prije oporezivanja

Dobitak prije oporezivanja iznosi KM 160.295. Rezultat je pozitivan u životu i iznosi KM 573.588, dok je u neživotu negativan, u iznosu KM 413.294. Ukupni prihodi i rashodi po poslovima životnih i neživotnih osiguranja sa poređenjem u istom periodu prethodne godine, predstavljeni su u narednom pregledu:

OPIS	Q2 2021			Q2 2020			Index 2021/2020		
	ŽIVOT	NEŽIVOT	UKUPNO	ŽIVOT	NEŽIVOT	UKUPNO	ŽIVOT	NEŽIVOT	UKUPNO
UKUPNI PRIHODI	1.880.149	18.570.009	20.450.158	1.642.485	16.928.142	18.570.627	114%	110%	110%
UKUPNI RASHODI	1.306.561	18.983.302	20.289.863	1.282.677	16.836.122	18.118.799	102%	113%	112%
REZULTAT	573.588	-413.293	160.295	359.808	92.020	451.828	159%	-449%	35%

AOP-303 Gubici utvrđeni direktno u kapitalu

Vezano za usklađivanje izvještavanja sa MRS –1 Prezentacija finansijskih izvještaja sa ciljem prelaska prikazivanja sa koncepta istorijskog troška na koncept fer vrijednosti, dobiti i gubici koji tangiraju kapital, iskazani su u izvještaju o ukupnom rezultatu i ostalim dobitima i gubicima u periodu u obrascu Bilans uspjeha. Ova pozicija je iskazana u Bilansu stanja na poziciji kapitala-nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju. Portfelj HOV čine HOV klasifikovane kao „raspoložive za prodaju“. Društvo je vršilo kupovinu ovih HOV u toku 2021. godine.

U slučaju prodaje efekti nerealizovanih dobitaka i gubitaka su uključeni u prihode i rashode u bilansu uspjeha. Gubici utvrđeni u kapitalu iznose KM 166.168.

AOP-309 Ostali dobiti ili gubici u periodu

Ova pozicija iznosi ukupno KM 166.168, a rezultat je utvrđenih dobitaka i gubitaka direktno u kapitalu.

AOP-310 Porez na dobitak koji se odnosi na ostale dobitke i gubitke

Iznos obračunatog poreza iznosi KM 16.617. Ovaj porez predstavlja odložene poreske obaveze, a stopa za obračun je 10%.

AOP-311 Neto rezultat po osnovu ostalih dobitaka i gubitaka

Neto rezultat iznosi KM 149.551.

AOP-312 Ukupan neto dobitak u obračunskom periodu

Ukupan neto dobitak u obračunskom periodu iznosi KM 10.743.

AOP-318 Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada

ŽIVOT Q2 2021	NEŽIVOT Q2 2021	UKUPNO Q2 2021	Q2 2020	Index 2021/2020
2	201	203	190	107%

AOP-319 Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca

ŽIVOT Q2 2021	NEŽIVOT Q2 2021	UKUPNO Q2 2021	Q2 2020	Index 2021/2020
2	230	232	207	112%

Note uz Bilans tokova gotovine

U Sl. Glasniku RS broj 38/15 objavljen je Pravilnik o načinu utvrđivanja i praćenja likvidnosti društava za osiguranje i reosiguranje od strane Agencije za osiguranje Republike Srpske, koji je stupio na snagu 26.05.2015 godine. Ovim aktom je znatno pooštrio obračun koeficijenata likvidnosti, posebno u dijelu priznavanja sredstava za pokriće tehničkih rezervi (depozita i HOV) za potrebe tekuće likvidnosti.

Pozicija	Oznaka	Iznos		Razlika	Napomene
	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina		
1	2	3	4	5	
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
I - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501	17.774.988	14.744.219	3.030.769	
1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	15.673.719	13.767.407	1.906.311	Bolji priliv po osnovu banko kanala i životnog osiguranja
2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503	0	0	0	
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504	1.553.978	455.987	1.097.990	Naplata po fronting šteti
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	547.291	520.825	26.466	
II - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	18.025.027	15.574.406	2.450.621	
1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	507	6.297.149	4.632.208	1.664.941	
2. Odlivi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508	0	0	0	
3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	3.980.654	4.396.855	-416.201	
4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	3.367.975	3.157.621	210.354	

5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	4.291.906	3.259.218	1.032.688	Veći odlivi po osnovu troškova provizija i dobavljača za IT investicije i nabavke
6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512	0	0	0	
7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	0	0	0	
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	87.343	128.503	-41.160	
III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501-506)	515	0	0	0	
IV - Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506-501)	516	250.039	830.186	-580.147	
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA				0	
I - Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (518 do 523)	517	1.472.149	2.819.507	1.347.358	-
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	0	0	0	
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519	0	0	0	
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520	0	29.325	-29.325	
4. Prilivi po osnovu kamata	521	371.700	388.783	-17.083	
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522	0	0	0	
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	1.100.449	2.401.399	1.300.950	Dospjeli depoziti u prethodnoj godini
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	1.314.489	1.651.609	-337.120	
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	0	0	0	
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526	0	0	0	
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	17.848	158.268	-140.421	
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	1.296.641	1.493.341	-196.699	
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517-524)	529	157.660	1.167.898	1.010.238	-
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524-517)	530	0	0	0	

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				0	
I - Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531	0	0	0	
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	532	0	0	0	
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	533	0	0	0	
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	534	0	0	0	
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	535	0	0	0	
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)	536	5.922	15.698	-9.776	
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	537	0	0	0	
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	538	0	0	0	
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	539	0	0	0	
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	540	0	0	0	
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	541	0	0	0	
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542	5.922	15.698	-9.776	
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531- 536)	543	0	0	0	
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536- 531)	544	5.922	15.698	-9.776	
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+517+531)	545	19.247.137	17.563.727	1.683.410	
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506+524+536)	546	19.345.438	17.241.713	2.103.725	
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545-546)	547	0	322.014	-322.014	
E. NETO ODLIV GOTOVINE (546-545)	548	98.301	0	98.301	
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549	2.214.850	2.275.625	-60.775	
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	550			0	
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	551			0	
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (549+547-548+550-551)	552	2.116.549	2.597.639	-481.090	

Društvo je u 2021. godini imalo zadovoljavajuće koeficijente likvidnosti iznad 1.


Banja Luka, 23.07.2021.

Lice sa licencom:



Aleksandra Babić



 Direktor:

Borislav Doder